

**Z**wa u fulufhedzea ha ndisedzo ya mađi nga mimasipala a tshi ya miđini kha shango lothe ja Afrika Tshipembe, zwi tou vha henefha kha 68% fhedzi naho ho vha na ndingedzo dzo fhambanaho dze dza itwa nga vha Muhasho wa zwa Mađi na Vhuthathazwitzhili dza u lingedza u fhelisa zwa u salela murahu kha ndisedzo ya mađi zwe zwa dzulela u vha hone u bva miñwahani yo fhelaho.

Mufarisaminista wa Muhasho wa zwa Mađi na Vhuthathazwitzhili Vho David Mahlobo, vha ri hezwi zwi khou vhangwa nga mulandu wa themamveledziso ine yo no vha ya kale, u shaya ha maitale a kushumele kwavhudzana ndondolo ya zwikim u zwa mađi khathihi na u sa vha hone ha thanganelano yavhudzha vhukati ha mbekanyamushomo dza zwa dzinnu na thandela dza mvededziso ya themamveledziso dzine dza vha hone zwazwino.

“Zwi a vhilaedza vhukuma u vhona uri ndisedzo ya mađi i fulufhedzeaho i khou vhonala i tshi khou tsela fhasi,” vha ralo.

Sa izwi li shango li re na thaheleno ya mađi, Afrika

# Ri nga vhulunga hani mađi

Tshipembe li kha mutevhe wa mashango a 30 ane a shaya mvula liphasini. Vhunzhi ha mađi a lino shango a bva kha mvula, fhedzi nga mulandu wa mbalotshikati ya mvula yo rekhodiwaho ine ya vha fhasi ha 40% musi i tshi vhambedzwa na ya mbalotshikati ya liphasi nga riwaha, shango ili kanzhi li dzulela u kwamea nga gomelelo.

Fhedziha, muhasho u na ngeletshedzo dza u vha thusa u vhulunga mađi.

## U vhulunga madi hayani havho kana binduni

- Kha vha vale bommbi ya mađi musi vhe kati na u tambo khofheni, u tambo mañko kana u divheula.
- U tambo nga shawara lwa tshifhinga tsha minešte miñanu nga duvha madzuloni a u tambo bavuni, zwi nga shumisa mađi mañku kararu musi a tshi vhambedzwa na ayo ane a nga shumiswa musi u tshi tambo bavuni, zwine hezwi zwa do vhulunga mađi a swikaho lithara dza 400 nga vhege.
- U tambo nga shawara zwi

nga shumisa mađi a linganaho lithara dza 20 nga minete muthihi, ngeno u tambo bavuni zwi tshi nga shumisa lithara dza vhukati ha 80 na 150 dza mađi nga luthihi. Arali vha tshi takalela u tambo bavuni, vha songo vulela mađi a dadza bavu lothe.

- Kha vha litshe u sokou gwedzha thoilethe zwi songo tea. Kha vha lañele thishu, zwikhokhonono na maiwe mathukhwi fhethu ha u lañela hone mathukhwi, hu si ngomu thoilethe. Tshifhinga tshothe musi vha tshi gwedzha thoilethe hu shuma mađi a linganaho lithara dza 12.
- Kha vha lugise thoilethe ine ya khou bvuda ngauri i nga fhedza nga u fhaladza mađi a linganaho lithara dza 100 000 nga riwaha muthihi.
- Kha vha shumise “mađi a mashika” – mađi o no shumaho u bva kha mabavu, mitshini ya u kuvha khathihi na zwiñwe zwiko two tsirele-dzeaho u gwedzha thoilethe yavho.
- Vhafuwivhalimi vha tea u vhona uri vha khou vhea mishonga yavho i re khombo ya u vhulaha zwikhokhonono kule na zwiko zwa mađi khathihi na milambo.
- Vhathu vhane vha dzula vhuponi ha mahayani vha

dzulela u shandukisa mađi a bambelo lavho.

- Gedela dza u vhilisa mađi dzi songo tou dadzwa lwo kalulaho, dzi tea fhedzi u tou shelwa mađi o linganaho zwenezwo zwine vha khou tođa u a shumisela zwone. Hezwi zwi do fhungudza hafhu na mbadelo dzavho dza muđagisi.
- Kha vha shumise bakethe, hu si phaiphi musi vha tshi tanzwa mođoro wavho. Arali vha tshi khou tou kombetshedza u shumisa phaiphi, kha vha i shumise vho ambadza tshifafadzeli tshine vha nga kona u tshi vala zwenezwo musi vhe kati na u fafadzela mođoro wavho. Zwa u shumisa phaiphi ya ngadeni zwi nga fhedza nga u fhaladza mađi manzhi a linganaho lithara dza 30 nga minete muthihi.
- Vhafuwivhalimi vha tea u vhona uri vha khou vhea mishonga yavho i re khombo ya u vhulaha zwikhokhonono kule na zwiko zwa mađi khathihi na milambo.
- Vhathu vhane vha dzula vhuponi ha mahayani vha

tea u vha na thogomelo uri vha sa shumise milambo kana khunzikhunzi dza milambo sa thoilethe.

## Nga ngomu ngadeni

- Kha vha dzulele u sheledza zwimedzwa zwavho musi hu tshe nga matsheloni kana nga madekwana, musi thempharetsha dzi fhasi.
- Tshifhinga tshothe musi vha tshi vhilisa makumba, kha vha vhulunge mađi ayo u itela uri vha do a shumisa kha zwimedzwa zwavho zwa henefho hayani musi o no fholo. Zwi do wana pfushi dzi bvaho kha makashe a makumba.
- Mađi a bvaho kha thanga dza nnđu na one a nga vhulungwa kha mathannga u itela u sheledza ngao ngade dzavho.
- Kha vha shumise “mađi a mashika” – mađi o shumaho u bva kha mabavu, mitshini ya u kuvha khathihi na zwiñwe zwiko two tsirele-dzeaho kha u sheledza ngade yavho. 

U wana mafhungo nga vhudalo, kha vha dalele  
[www.dws.gov.za](http://www.dws.gov.za)